Lingua afar

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **afar**[2] (*qafar*) é unha lingua cuxita falada en Etiopía, Eritrea e Djibuti por 1,4 millóns de persoas (censo de 2007),[1] do pobo afar.

Afar ***Qafár af***	
Falado en:	Etiopía, Eritrea e Djibuti
Rexións:	Aceh
Total de falantes:	1,4 millóns (2007)[1]
Familia:	Afroasiática Cuxita Cuxita oriental Saho-afar **Afar**
Escrita:	Ge'ez (en Etiopía), latino e árabe
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	🟥 Eritrea
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`aa`
ISO 639-2:	`aar`
ISO 639-3:	`aar (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=aar)`



Índice

Distribución xeográfica
Falantes
Dialectos
Escrita
Uso social
Notas
Véxase tamén
    Ligazóns externas

Distribución xeográfica

Fálase na rexión de Afar, situada no leste de Etiopía, no norte e centro de Djibuti (na capital está en regresión), e en Eritrea na provincia do Sur do Mar Vermello.

Falantes

1 439 000 (2001)

- Etiopía: 979.367
- Djibuti: 300.000
- Eritrea: 160.000

Dialectos

- Norte
- Centro
- Aussa
- Baadu

Escrita

En 1814 Henry Salt na súa obra *Voyage to Abyssinia*, elabora a primeira lista de palabras afar. No século XIX e XX publícanse algúns libros de texto e relixiosos, en escritas baseadas no latín, no árabe e no etíope.
En 1976 Hamad Abdallah (Dimis) e Jemal Abdulkadir Redo da Union pour le Développement Culturel de Djibuti crean o alfabeto afar (Qafar Feera), baseado no alfabeto latino
A literatura actual esta composta principalmente por poesía (na súa maior parte de inspiración relixiosa) e contos inspirados na narrativa oral. Entre os autores destacan Cheikh Ay Farah Diné e Kabir Hamza Mahmoud

Uso social

O afar é a lingua empregada polos afar, un pobo tradicionalmente nómade, tan só entre os afar de Assab (Eritrea) e Djibuti hai perda lingüística. Nos tres países hai programas de radio en afar, e en Djibuti realízanse informativos de televisión en afar. Na rexión afar de Etiopía o ensino é en afar ata o 4º grao, en Djibuti emprégase o afar só en preescolar.

Notas

1. "A lingua afar en Ethnologue". Consultado o 8 de maio de 2019.
2. Definición de afar (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/1792) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.

Véxase tamén

Ligazóns externas

Vexa a proba da Wikipedia en ***Lingua afar (https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/aa)***

- O afar no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=aar)
- Wikipedia en afar, polo de agora sen artigos (https://aa.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
- Curso de afar (en francés) (http://afaraf.free.fr/)
- Telexornal afar de Djibuti (https://web.archive.org/web/20050403103142/http://www.rtd.dj/journaux_televises.htm)
- Portal da cultura afar (en francés e afar) (http://www.arhotabba.com)

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_afar&oldid=5407942"

A última edición desta páxina foi o 21 de marzo de 2020 ás 22:12.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.